

Other Parties with Parental Rights

Afoforo a Wɔwɔ Abaatanye ho Kwan

Complete this section if another person (or persons) has parental rights to the minor child(ren) (e.g., a biological parent or legal guardian).

Se onipa foforo bi wo ho a wɔwɔ abaatanye ho kwan ma wo (m)abɔfra kumaa no (s.e. n'awofoɔ anaase mmara mu ohwefoɔ) a, twere ha.

The following other person(s) has parental rights to the minor child(ren):

Nnipa afoforo a wɔdidi soɔ yi abaatanye ho kwan ma (m)abɔfra kumaa no:

Name of person with parental rights: _____

Onipa a wɔwɔ abaatanye ho kwan din: _____

Relationship to minor child(ren): _____

(select one):

Twaka a eda one (mmɔfra)abɔfra kumaa no ntam: _____

(yi baako):

He/She consents to this designation of standby guardian below. (See Consent to Designation of Standby Guardian on page 5 of this form).

Ɔpene saa ohwefoɔ a wɔwɔ atweneee mu a wɔde no aye yi wo aseɛ ha. (Hwe Ɔhwefoɔ a Ɔwɔ Atweneee mu se Nsiananmuni ho Ɔpeneee no wo kratafa 5 a ewɔ krataa yi mu no).

He/She has not consented to the designation of standby guardian because he/she *(check all that apply):*

Wampene so se obeye ohwefoɔ a wɔwɔ atweneee mu a mayi no efiri se (yi dee eye nokore nyinaa):

is mentally or physically unable to give consent

ɔnni adwene anaase nipadua mu ahoɔden a ɔde bema ɔpeneee

abandoned the child

ɔgyaa abɔfra no ho

no longer has legal custody of the child

ɔnni mmara mu tumi wo abɔfra no so

lives in another country

ɔte ɔman foforo mu

parentage unknown

yennim awofoɔ

cannot be located and the following efforts have been made to locate him/her:

yenhunu no na yeatu anammɔn a edidi soɔ yi de repɛ n'akyiri kwan:

Name of person with parental rights: _____

Onipa a wɔwɔ abaatanye ho kwana no din: _____

Relationship to minor child(ren): _____

(select one):

Twaka a eda one (m)abɔfra kumaa no ntam: _____

(yi baako):

I/We grant the standby guardian of the person the authority to *(check all that apply)*:

Me/Yema **ohwefo** a **ow** atwenee mu no tumi se *(yi dee efa nyinaa)*:

provide for the child(ren)'s physical and mental well-being, including, providing food and shelter.

obehwe (m)abofra no nipadua ne n'adwene mu yiedie, a aduane ne dabere ka ho.

make educational decisions and take educational actions on behalf of the child(ren), including enrolling the child(ren) in school, picking them up from school, making special education decisions, and obtaining educational records.

obesi nwomasua ho gyinae tu nwomasua ho anamɔn ma (m)abofra no, a (m)abofra no sukuuko, obekofa won wo sukuu mu, obesi nwomasua soronko ho gyinae na obegye nwomasua ho nsem a wɔatwere afa won ho ka ho bi.

make medical treatment decisions for the child(ren), including determining and consenting to medical, psychological, and dental treatment, obtaining information and medical and hospital records, authorizing hospital admissions and discharges, and consulting with health care providers.

obesi ayaresa ho gyinae ma (m)abofra no a obekyere na wapene apomuden, adwene mu saekɔgyi ne ese ho ayaresa so, obegye nsem ne apomuden ne ayaresabea nsem a wɔkora, obema kwan ama wɔagye no ato ayaresabea na wɔayi no, na obegye akwankyere afiri ayaresa ho nsiakyibaa adwumakuo ho.

make domestic and international travel arrangements for the child(ren), accompany the child(ren) on trips, and make related arrangements including hotel and other accommodations.

obehyehye oman mu ne amansan akwanktuo ho nsem ama (m)abofra no, obeka (m)abofra no ho wo akwantuo mu, na waye eho nhyehyee a hotel ne dabere ho nsem ka ho.

receive and use public benefits and child support payable on behalf of the minor child(ren).

Obegye na ode amansan mfaso ne abofra asenemusɔ a wɔbetua ama no wo (m)abofra no din mu adi dwuma.

take any other action required for the child(ren) as I/we might or could take in the best interest of the child(ren).

obetu anammɔn biara a ehia ama (m)abofra no sɛdee anka m/yebetuo no biara a ebeboa (m)abofra no pa ara.

Special instructions or limitations (if any):

Akwankyere anaa dee onni ho kwan soronko *(se ebi wo ho a)*:

Powers and Duties of Standby Guardian of the Property

Tumi ne Asodie a ewo ho ma Ohwefo a Ow Atwenee mu wo agyapadee no ho

Complete this section if you want the standby guardian to act as the minor child(ren)'s guardian of the property. A guardian of the property makes financial decisions (e.g., paying bills or costs to cover the child(ren)'s personal needs, applying for benefits, paying taxes).

Se wope se ohwefo a ow atwenee mu no di dwuma se (m)abofra kumaa no ohwefo wo agyapadee no ho a, twere ha. Agyapadee no ho ohwefo si sikasem ho gyinae (s.e. wɛtua kanea ne nsuo ka anaase eka a ow wo (m)abofra no ankasa ahiadee ho, obepere mfaso, na watua eto).

I/We grant the standby guardian of the property the authority to *(check all that apply)*:
Me/Yema ohwefo a owo atwenee mu wo agyapadee no ho tumi se (yi dee nokore nyinaa):

apply funds from the guardianship estate needed for the minor child(ren)'s clothing, support, care, protection, welfare, and education.

opere sika firi ahwefo fotoo no mu a ebhia wo (m)abofra kumaa no afadee, mmoa, ohwe, bamm, yidie, ne nwomasua ho nyinaa.

apply for public benefits and child support payable on behalf of the minor child(ren).

opere amansan mfaso ne abofra asenemus a wobetua ama no wo (m)abofra no din mu

Special instructions or limitations (if any):

Akwankyere anaa dee onni ho kwan soronko (se ebi wo ho a):

The following is all property in which the minor child(ren) has interest including an absolute interest, a joint interest, or an interest less than absolute *(attach additional sheets if needed)*.

Dee edi soo yi ye agyapadee a (m)abofra kumaa no wo kyefa wo mu a kyefa one obi mmo mu hyee, dee one afoforo kyee, anaase kyefa a ennuru dee eye ne nko ara dee papa ka ho (se wohia nkrataa no bi aka ho a, fa bi ka ho).

<u>Property</u> <u>Agyapadee</u>	<u>Location</u> <u>Beaee</u>	<u>Value</u> <u>Ne boo</u>	<u>Sole owner, joint owner (specific type), life tenant, trustee, custodian agent, etc.</u> <u>Ne nko ara dea, one obi dea (adekoro patee), dee asase bi ye ne dea afebo, dee ohwe biribi so, ne ade.</u>

Termination and Revocation of Standby Guardianship

Twa a Wobetwa Ohwefo a Owo Atwenee mu no mu na Woyi afiri ho

I/We understand that the standby guardian's authority will end after 180 days unless by that date the standby guardian petitions the court for appointment as guardian.

Me/Yete ase se ohwefo a owo atwenee mu no tumi beko awiee nna 180 akyi gye se ohwefo a owo atwenee mu de adesre ko asennii bi anim kope se womma no nye ohwefo ankasa.

I/We also understand that I/we retain full parental rights the standby guardian's authority, and **may revoke the standby guardianship at any time.**

Me/Yesan te ase se me/yebenya yen abaatanye ho tumi no a ewo ohwefo a owo atwenee mu no ho nyinaa, na **yebetumi agye ohwefo a owo atwenee mu dwumadie no bere biara a yere.**

Designating Parent's Signature
Ɔwofoɔ a Ɔreyi Obi no Nsaano Ahyensodee

Date Da	Parent 1 Signature Ɔwofoɔ 1 Nsaano Ahyensodee
	Address Adreese
	City, State, Zip Kuropɔn, Oman, Zip
Date Da	Parent 2 Signature <i>(if applicable)</i> Ɔwofoɔ 2 Nsaano Ahyensodee <i>(se eho hia a)</i>
	Address Adreese
	City, State, Zip Kuropɔn, Oman, Zip

OR
ANAASE

I, _____, sign on behalf of and at the direction of
Name
_____, who is/are physically unable to sign this designation.
Name of Parent(s)

Me, _____, gyina oyi akwankyerɛ so de me nsa hyɛ aseɛ ma no
Din
_____ deɛ nipadua mu no ɔntumi mfa ne nsa nhye saa nsiananmu yi ase no.
(A)wofoɔ Din

Date Da	Signature Nsaano Ahyensodee
------------	--------------------------------

Witnesses to Designation of Standby Guardian Signatures
Adansefoɔ a wɔhunuu Ɔhwɛfoɔ a Ɔwɔ Atweneɛɛ mu Nsiananmuyɛ no

We declare that the person(s) whose name appears above signed this document in our presence, or was physically unable to sign and asked another to sign this document, who did so in our presence. We further declare that we are at least 18 years of age and not the person designated as standby guardian or alternate standby guardian.

Yɛpae mu ka sɛ (n)nipa a wɔn din wɔ soro ho no de wɔn nsa hyehyɛɛ saa krataa yi ase wɔ yɛn anim anaase na nipadua mu no, wɔntumi mfa wɔn nsa nhye aseɛ enti wɔmaa afoforo de wɔn nsa hyɛɛ saa krataa yi ase, na wɔyɛɛ saa nso wɔ yɛn anim. Yɛsan pae mu ka sɛ anyɛ bie koraa no yɛadi mfɛɛ 18 na enyɛ yɛn ara na wɔayi yɛn sɛ ɔhwɛfoɔ a ɔwɔ atweneɛɛ mu anaase ɔhwɛfoɔ a ɔwɔ atweneɛɛ mu foforo no.

Date
Da

Witness 1 Signature
Nsaano Ahyensodee

Address
Adreese

City, State, Zip
Kuropon, Oman, Zip

Date
Da

Witness 2 Signature
Odanseni 2 Nsaano Ahyensodee

Address
Adreese

City, State, Zip
Kuropon, Oman, Zip

Standby Guardian Signature(s)
Ohwefo a Owɔ Atwenee mu Nsaano Ahyensodee

Date
Da

Signature of Standby Guardian
Ohwefo a Owɔ Atwenee mu Nsaano Ahyensodee

Date
Da

Signature of Alternate Standby Guardian *(if applicable)*
Ohwefo a Owɔ Atwenee mu Foforo Nsaano Ahyensodee
(se eho hia a)

CONSENT TO DESIGNATION OF STANDBY GUARDIAN
OHWEFO A OWɔ ATWENEE MU NSIANANMUYE HO ɔPENEE

NOTE: Use this form if your child is the subject of a designation of a standby guardian and you agree (consent) to the designation.

NSOHYE: Se wo ba na ohwefo a owɔ atwenee mu ho nsiananmuye gyina ne so a, fa saa krataa yi di dwuma.

I, _____, agree with the designation by
Your Name

_____ of _____
Name of Parent Making the Designation Name of Standby Guardian

as standby guardian of my minor child(ren), and if necessary _____
Name of Alternate Standby Guardian (if any)

as alternate standby guardian of my minor child(ren):

Me, _____, pene nsiananmuyɛ a
Wo Din

_____ de me ayɛ ama _____
Ɔwofoɔ a Ɔde Wo Reyɛ nsiananmuni no din Ɔhwɛfoɔ a Ɔwo Atwɛnɛɛ mu no din

sɛ ɔhwɛfoɔ a ɔwo atwɛnɛɛ mu ma me (m)abɔfa no, na sɛ ɛhia a _____
Ɔhwɛfoɔ a Ɔwo Atwɛnɛɛ mu Foforo Din (sɛ ebi wo ho a)

sɛ ɔnye ɔhwɛfoɔ a ɔwo atwɛnɛɛ mu foforo mma me (m)abɔfra no:

<u>Name of Child(ren)</u> <u>(M)Abɔfra no Din</u>	<u>Date of Birth</u> <u>Awoda</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

I agree also to the terms stated above and understand that I retain full parental rights even after the beginning of the standby guardian's authority, and may revoke at any time my consent to the standby guardianship.

Mesan nso gye nyehyɛɛ a ɛwo soro ho no to mu na mete aseɛ sɛ meko so kura m'abaatanye ho tumi no mpo bere a ɔhwɛfoɔ a ɔwo atwɛnɛɛ mu no tumi ahyɛ aseɛ no, na metumi atwe me ɔpenɛɛ a mede maa ɔhwɛfoɔ a ɔwo atwɛnɛɛ mu no asen bere biara.

Date
Da

Signature
Nsaano Ahyɛnsodeɛ

OR
ANAASE

I, _____, sign on behalf of and at the direction of
Name

_____, who is/are physically unable to sign this designation.
Name of Parent(s)

Me, _____, gyina oyi akwankyerɛ so de me nsa hyɛ aseɛ ma no
Din

_____ deɛ nipadua mu no ɔntumi mfa ne nsa nhyɛ saa nsiananmu yi ase no.
(A)wofoɔ Din

Date
Da

Signature
Nsaano Ahyɛnsodeɛ

Witnesses to Consent to Designation of Standby Guardian

Adansefo a wɔhunuu ɔhwefo a ɔwo Atweneee mu Nsiananmuyee no

We declare that the person whose name appears above signed this document in our presence, or was physically unable to sign and asked another to sign this document, who did so in our presence. We further declare that we are at least 18 years of age and not the person designated as standby guardian or alternate standby guardian.

Yɛpae mu ka se (n)nipa a wɔn din wɔ soro ho no de wɔn nsa hyehyee saa krataa yi ase wɔ yen anim anaase na nipadua mu no, wɔntumi mfa wɔn nsa nhye aseee enti wɔmaa afoforo de wɔn nsa hyee saa krataa yi ase, na woyee saa nso wɔ yen anim. Yesan pae mu ka se anye bie koraa no yeadi mfee 18 na enye yen ara na woyi yen se ɔhwefo a ɔwo atweneee mu anaase ɔhwefo a ɔwo atweneee mu foforo no

Date
Da

Witness 1 Signature
Nsaano Ahyensodee

Address
Adreese

City, State, Zip
Kuropɔn, Oman, Zip

Date
Da

Witness 2 Signature
Odanseni 2 Nsaano Ahyensodee

Address
Adreese

City, State, Zip
Kuropɔn, Oman, Zip